

# La Prouvènço

de

# Mistral

*La Clapouiro a fa chausido pèr temo d'estùdi aquesto annado 97-98,*

## **La Prouvènço de Mistral**

*Valènt à dire que, au debana di mes, avèn assaja de destria, demié lis obro de Mistral, aquéli que s'endevènon em'un rode precis, o uno ativeta bèn particuliero, qu'avèn pièi vougu mies counèisse.*

*Lou libret es escri souto la beilié de Mirèio Barême, cabiscolo. An participa à l'alestimen :dóu libret :*

*Camihe Barême, Mariso Froessel, Louis Mathieu, Martine Anthouard*

*Li vesito soun facho en lengo nostro, bonodi l'ajudo amistouso de gènto dono Genevivo Pinet que gramacian .*

*Maiano es bèu, Maiano agrado,  
E se fai bèu toujours que mai,  
Car es l'ounour de l'encountrado,  
E tèn soun noum dóu mes de Mai.  
(Frederi Mistral- memòri e raconte.)*

**D**óu pèd ubacous dis Aupiho fin qu'à la Mountagneto, uno plano  
s 'espandis, richo, abelano.

Au bèu mitan, un vilage i'es basti, un vilage de aperaqui 1500 amo, tout simplamen prouvençau, que res belèu l'aurié jamai couneigu sènso l'Evenimen tant impourtant dins l'istòri de Prouvènço e de la lengo nostros :

Aqui nasquè Frederi Mistral, lou bèl an de Diéu de 1830., d'uno famiho de meinagié.

La plano, parié coume Mount-Majour, antan, èro subretout palunouso, emé de pichot canau e de valat, que sus si ribo, tre la primo vengudo, li glaujo espelissien si flour d'or que tant faguèron lingueto au pichot Frederi.

Dins aquélis aigo un pau dourmihouso ié vivien de tout segur, de granouio e sara belèu d'aqui que vèn l'escais-noum que se douno is estajan de Maiano : li manjo-granouio.

Maiano, adounc, es un vilage prouvençau que sarro sis oustau alentour de la plaço de la Glèiso. D'estiéu, si gròssi platano ié semoundon l'oumbro requisto pèr s'assousta di calabreno

En deforo dóu vilage, Maiano, pas tant jardiniero que Castèu-Reinard que pamens i'es proche, es pulèu pais de grando cultivo.

Li mas, basti au mitan dóu tenamen soun aliuencha lis un dis autre ; ié creisson o diren pulèu que, dóu tèms de Mistral, ié creissien l'óume, l'amourié , necite pèr l'abalimen di magnan que tenien tant grosso plaço dins la vido d'un mas, lou falabreguié que de si branco n'en fasien li fourco, e naturalamen li lèio d'auciprés.